Wikipedia

Lingua gujarati

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **guxarati**[1] ou **gujarati**[2] é un idioma propio do estado de Gujarāt, no oeste da India. É unha lingua indoeuropea, da familia indoaria, falada por uns 46 millóns de persoas en todo o mundo, sendo así a vixésima terceira lingua máis falada do mundo. De todos eles, aproximadamente 45,5 millóns residen na India, 250.000 en Tanzania, 150.000 en Uganda, 100.000 en Paquistán e 50.000 en Kenya.

Gujarati **ગુજરાતી / *Gujarātī***	
Falado en:	India Suráfrica Uganda Tanzania Kenya Paquistán Estados Unidos Reino Unido Australia Nova Zelandia Fidxi Canadá
Total de falantes:	46 millóns
Posición:	26
Familia:	Indoeuropeo
	Indoiranio Indoario Occidental
	Gujarati
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	Gujarāt (Estado da India)
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`gu`
ISO 639-2:	`guj`
ISO 639-3:	`guj (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=guj)`
SIL:	`GJR`

Escríbese *gujarati* (pronunciado *guyarati*) en inglés.

É a lingua principal do estado de Gujarāt, así como dos territorios adxacentes de Damán e Diu e Dadra e Nagar Haveli. Hai unha gran cantidade de poboación gujarati diseminada polo mundo, desde África, Oriente Próximo, até o Reino Unido e os Estados Unidos. En Inglaterra, dúas áreas populares con poboación gujarati son Leicester (Terras Medias) e Wembley (norte de Londres). E nos Estados Unidos, atópanse especialmente en estados como Nova Jersey, Nova York, California e Texas.

É unha das 14 linguas oficiais que hai na India. Era a lingua materna de Mahatma Gandhi, «pai da India», e de Muhammad Ali Jinnah, «pai do Paquistán».

Índice

- **Alfabeto**
  - Consoantes
  - Vogais
- **Notas**
- **Véxase tamén**
  - Ligazóns externas

Alfabeto

Consoantes

ક	ખ	ગ	ઘ	ઙ

ka /kə/	kha /kʰə/	ga /gə/	gha /gʱə/	ṅa /ŋə/
ચ	છ	જ	ઝ	ઞ
ca /ʧə/	cha /ʧʰə/	ja /ʤə/	jha /ʤʱə/	ña /ɲə/
ટ	ઠ	ડ	ઢ	ણ
ṭa /ʈə/	ṭha /ʈʰə/	ḍa /ɖə/	ḍha /ɖʱə/	ṇa /ɳə/
ત	થ	દ	ધ	ન
ta /tə/	tha /tʰə/	da /də/	dha /dʱə/	na /nə/
પ	ફ	બ	ભ	મ
pa /pə/	pha /pʰə/	ba /bə/	bha /bʱə/	ma /mə/
ય	ર	લ	વ	ળ
ya /jə/	ra /rə/	la /lə/	va /ʋə/	ḷa /ɭə/
શ	ષ	સ	હ	
śa /ʃə/	ṣa /ʃə/	sa /sə/	ha /ɦə/	

Vogais

◌્	sen vocal	ક્	k
અ	a /ə/	ક	ka
આ	ā /ä/	કા	kā
ઍ	â /æ/	કૅ	kâ
ઇ	i /i/	કિ	ki
ઈ	ī /i/	કી	kī
ઉ	u /u/	કુ	ku
ઊ	ū /u/	કૂ	kū
ઋ	ṛ /ɾu/	કૃ	kṛ
એ	e /ɛ/	કે	ke

ઐ	ai /aj/	કૈ	kai
ઓ	o /o/	કો	ko
ઑ	ô /ɔ/	કૉ	kô
ઔ	au /əw/	કૌ	kau

Notas

1. "guxarati". *TERGAL*. Consultado o 17/06/2019.
2. "Entrada gujarati en Digalego". Arquivado dende o orixinal o 08 de abril de 2017. Consultado o 07 de abril de 2017.

Véxase tamén

A Galipedia ten un portal sobre: ***India***

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua gujarati***

Ligazóns externas

- Lingua e literatura gujarati (http://ccat.sas.upenn.edu/plc/gujarati/) *(en inglés)*

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_gujarati&oldid=5476204"

A última edición desta páxina foi o 5 de xuño de 2020 ás 19:08.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.